

Informacioni list

- BBI Platinum plus paket

Standardni informacioni list u primjeni od 24.05.2025. godine

Podaci o davaocu usluge	Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
-------------------------	--

Vrsta usluge	- Paket proizvoda i usluga – BBI Platinum plus paket
--------------	--

OPIS I NAMJENA

Paket proizvoda predstavlja ponudu Banke koja sadrži različite proizvode i usluge, a iste Korisnik prihvaća prilikom potpisivanja Pristupnice. Paket podrazumijeva više proizvoda / usluga spakovanih u određeni Paket, na način da prodaja Paketa podrazumijeva, istovremenu prodaju više proizvoda/usluga koje su grupisane u određeni Paket ili grupisanje postojećih proizvoda/usluga koje Klijent koristi. Paketi su kreirani tako da zadovolje sve kategorije klijenata, poslovnu kategoriju klijenata, penzionere, studente i/ili uže specificirane grupe klijenata, i to na način da svaki pojedinačni Paket pruža stimulatívne pogodnosti za Korisnika Paketa. Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadržaja Paketa korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u skladu sa općim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu. Banka u pregovaračkoj fazi informiše Klijenta o uslovima i svim bitnim karakteristikama za svaku pojedinačnu uslugu koju nudi u paketu, i to u obliku standardnog informacionog lista sa reprezentativnim primjerom usluge, u pisanoj formi ili elektronskom obliku.

IZNOS USLUGE, OZNAKA VALUTE I USLOVI KORIŠTENJA

U pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa sredstava na tekućem računu ne postoje ograničenja.

Paket proizvoda i usluga se otvara kao i tekući račun u valuti KM (BAM).

Da bi klijent aplicirao za otvaranje BBI Platinum plus paketa potrebno je da dostavi sljedeću dokumentaciju:

- Fotokopija lične karte;
- Cips ne stariji od 3 mjeseca, izuzev ako je ranije uspostavljen poslovni odnos sa klijentom i u slučaju da nije bilo promjene adrese prebivališta;
- Pristupnica za otvaranje paketa računa (u Banci);

Paket sadrži obavezne i opcionalne proizvode i usluge. Obavezni proizvod je tekući račun. Svi ostali proizvodi i usluge ponuđeni u paketu su opcionalnog karaktera. Korisnici platnih kartica u sklopu Platinum plus paketa ostvarju dodatna osiguravajuća pokrića:

- Finansijski gubitak uslijed zloupotrebe izgubljene ili nezakonito oduzete (krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa) kartice od strane treće osobe,
- Finansijski gubitak uslijed razbojništva ili razbojničke krađe od strane treće osobe,
- Finansijski gubitak uslijed neovlaštenog korištenja kartice i otuđenje novca putem skimming uređaja,
- Finansijski gubitak uslijed neovlaštenog korištenja kartice u online internet transakcijama.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i traje do njegovog otkaza, odnosno do nastupanja uslova za raskid Ugovora.

BBI Platinum plus paket prestaje i kada Klijentu prestane status na osnovu kojeg je otvorio navedeni račun. Klijent se obavezuje obavijestiti Banku o prestanku navedenog statusa.

VISINA I PROMJENJIVOST PROFITNE MARŽE I ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE ODREĐIVATI UGOVORENA PROMJENJIVA PROFITNA MARŽA, NJIHOVA VISINA U VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA, PERIODI U KOJIMA ĆE SE MIJENJATI I NAČINE IZMJENE, KAO I FIKSNI ELEMENT AKO JE UGOVOREN

Nije primjenjivo.

EFEKTIVNA PROFITNA MARŽA I UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK MORA DA PLATI, ODNOSNO KOJI TREBA DA MU SE ISPLATI, PRIKAZAN PREKO REPREZENTATIVNOG PRIMJERA U KOJEM SU NAZNAČENI SVI ELEMENTI KORIŠTENI U OBRAČUNU

Reprezentativni primjer:

BANKARSKI PROIZVODI I USLUGE	Pogodnosti u BBI PLATINUM plus paketu	
Otvaranje tekućeg računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Vođenje tekućeg računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo

Vođenje neaktivnog računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Vođenje a vista računa KM	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Vođenje a vista računa multivalutnog	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Prekoračenje po tekućem računu (do 90% mjesečnih primanja, max 2.000 KM)	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Izdavanje Platinum debitne kartice- osnovni korisnik *	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Članarina Platinum debitne kartice – osnovni korisnik*	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Godišnja, promjenljivo
Članarina Signatura debitne kartice – osnovni korisnik*	60,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Godišnja, promjenljivo
Izdavanje Prepaid kartice	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Naknada za održavanje računa Prepaid kartice	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Izdavanje kreditne kartice	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Članarina kreditne kartice	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Godišnja, promjenljivo
Vođenje kartičnog računa- kreditna kartica	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu – osnovni korisnik	Bez naknade 5x mjesečno, svaka naredna transakcija u skladu sa tarifom	Jednokratno, promjenljivo
Internet bankarstvo eBBI	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Mobilno bankarstvo mBBI	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
mBBI/eBBI nalozi unutar Banke	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
mBBI/eBBI nalozi van Banke	0,50 KM	Jednokratno, promjenljivo
mBBI/eBBI RTGS nalozi	3,00 KM	Jednokratno, promjenljivo
Plaćanje naloga putem eRežije	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Trajni nalog- uključenje	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Izdavanje Visa kupovna kartica i kreditna kartica	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Asistencija na putu	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Naknada za obradu finansiranja	0,00%	Jednokratno, promjenljivo
Veća stopa na rentnu i oročenu štednju na aktuelnu tarifu za depozite	+ 0.20 p.p.	Jednokratno, promjenljivo
Aktivacija KVIKO usluge	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
OTP	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
SMS	0,00 KM (Uključeno u cijenu paketa prvih 10 poruka. Od 11 poruke se naplaćuje 0,10 KM po poruci)	Jednokratno, promjenljivo
Ukupni iznos koji korisnik treba da plati na mjesečnom nivou	29,99 KM, mjesečno, promjenljivo	Mjesečno, promjenljivo
Nominalna profitna marža	Nije primjenjivo	
Efektivna profitna marža	Nije primjenjivo	

*U okviru paketa Platinum plus Klijent ima mogućnost ugovaranja jedne od debitnih kartica Platinum ili Signatura

IZNOS I BROJ RATA FINANSIRANJA I PERIODI U KOJIMA DOSPIJEVAJU (MJESEČNO, TROMJESEČNO I DRUGO)		
Nije primjenjivo.		
TROŠKOVI ODRŽAVANJA JEDNOG ILI VIŠE RAČUNA NA KOJIMA ĆE SE EVIDENTIRATI TRANSAKCIJE ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ODREĐENOG SREDSTVA OTPLATE, KAKO ZA TRANSAKCIJE PLAĆANJA, TAKO I ZA POVLAČENJA SREDSTAVA, TE SVE DRUGE NAKNADE I TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ UGOVORA UZ ODREĐENJE DA LI SU FIKSNI ILI PROMJENLJIVI I USLOVI POD KOJIMA SE MOGU MIJENJATI		
Za usluge u poslovanju BBI Platinum plus paketu Banka utvrđuje, obračunava i naplaćuje od Vlasnika naknadu prema Tarifi usluga fizičkim licima Banke. Naknade vezane za Paket proizvoda i usluga definisane su Tarifom usluga za fizička lica koja je dostupna na internet stranici Banke i iste su podložne izmjenama. Bilo kakve izmjene navedenih naknada bit će objavljene 15 (petnaest) dana prije nego iste budu u primjeni. Vlasnik ovlašćuje Banku da bez njegove dalje saglasnosti navedene troškove naplati iz sredstava na njegovom tekućem računu, o čemu će ga Banka obavijestiti putem izvoda po računu.		
Naknada za otvaranje tekućeg računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Trošak naknada za vođenje tekućeg računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Trošak naknade za vođenje BBI Platinum plus paketa	29,99 KM, mjesečno, promjenljivo	Mjesečno, promjenljivo
Obračun i naplata naknada za vođenje BBI Premium+ paketa	Obračun naknade obavlja se automatizmom, posljednji dan u mjesecu. Naplata naknade vrši se automatizmom na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Klijenta za iznos dospjelih, a nenaplaćenih naknada.	
Podizanje mjesečnih izvoda u organizacionom dijelu Banke	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Dostava izvoda elektronskim putem (e-mail)	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Printanje izvoda za posljednja 3 (tri) mjeseca	5,00 KM	Jednokratno, promjenljivo
Printanje izvoda za posljednjih 6 (šest) mjeseci	7,00 KM	Jednokratno, promjenljivo
Printanje izvoda za posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci	12,00 KM	Jednokratno, promjenljivo
Printanje izvoda iz ranijih godina	17,00 KM	Jednokratno, promjenljivo
Izdavanje debitne kartice Platinum -osnovni korisnik	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Članarina debitne kartice Platinum -osnovni korisnik	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu	Bez naknade 5x mjesečno, svaka naredna u skladu sa tarifom	Jednokratno, promjenljivo
Podizanje gotovine na BBI ATM-ovima	Neograničeno, bez naknade	Jednokratno, promjenljivo
Podizanje gotovine ATM-ovima BH Mreža bankomata	Bez naknade 5x mjesečno, svaka naredna u skladu sa tarifom KM 2,00	Jednokratno, promjenljivo
Internet bankarstvo eBBI i/ili mobilno bankarstvo mBBI – mjesečno održavanje	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo
Trajni nalog - uključenje	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Dodatne pogodnosti na transakcije UPP putem eBBI/mBBI UPP unutar banke (plaćanje sa računa)	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Dodatne pogodnosti na transakcije UPP putem	0,50 KM, po nalogu	Jednokratno, promjenljivo

eBBI/mBBI – UPP GC (za naloge do 10.000,00 KM)		
Dodatne pogodnosti na transakcije UPP putem eBBI/mBBI– RTGS (za naloge preko 10.000,00 KM)	3,00 KM po nalogu	Jednokratno, promjenljivo
Asistencija na putu	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Jednokratno, promjenljivo
Izdavanje Visa Prepaid kartice	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa) (	Jednokratno, promjenljivo
Veća stopa na rentnu i oročenu štednju	+ 0.20 p.p.	Promjenljivo
Dostava izvoda putem e-maila	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa)	Mjesečno, promjenljivo

U pogledu troškova koji su definisani kao promjenljivi, BBI uzima u obzir godišnju stopu inflacije/deflacije, prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Ugovorne strane su saglasne, da će BBI vršiti usklađivanje visine promjenljivih troškova samo ukoliko zbir stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine bude jednak ili iznad +/- 5%. BBI će jednom godišnje utvrđivati promjenu visine troškova u zavisnosti od promjene zbira stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine. Ugovorne strane su saglasne da je BBI ovlaštena, u svakom trenutku, bez obzira na kretanja parametara Inflacije/deflacije donijeti odluku o smanjenju visine pojedinih troškova. BBI će o svim promjenama obavijestiti Korisnika putem nove tarife, koja će biti dostupna u prostorijama BBI ili objavljena na web stranici BBI.

INFORMACIJA O OBAVEZI KORIŠTENJA NOTARSKIH USLUGA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA		
Otvaranje BBI Platinum plus paketa ne zahtijeva obavezu korištenja notarskih usluga.		
INFORMACIJA O OBAVEZI ZAKLJUČENJA UGOVORA O SPOREDNIIM USLUGAMA POVEZANIM SA OSNOVNIM UGOVOROM, NAROČITO KAD JE ZAKLJUČENJE TAKVOG UGOVORA OBAVEZNO RADI DOBIJANJA USLUGE		
Uslov za otvaranje i korištenje BBI Platinum plus paketa proizvoda je aktivan tekući račun otvoren kod BBI d.d. Sarajevo.		
PROFITNA MARŽA KOJA SE PRIMJENJUJE U SLUČAJU KAŠNJENJA U IZMIRENJU OBAVEZA I PRAVILA ZA NJENO PRILAGOĐAVANJE, TE DRUGE NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA		
Banka vrši suspenziju na pravo korištenja pogodnosti iz Paketa, kada Korisnik paketa ima tri neplaćene mjesečne obaveze po osnovu naknada za vođenje. Što znači da se Korisniku paketa koji nije izmirio obaveze za naknade za vođenje Paketa za 3 (tri) mjeseca, Paket stavlja u status „suspenzije“. Navedeni status ne podrazumijeva otkaz Paketa, ali klijent od dana kada je nastupila suspenzija ne može koristiti pogodnosti Paketa u smislu Tarife za paket, od tog dana Banka za proizvode/usluge koje klijent koristi obračunava i naplaćuju standardne tarife za svaki pojedinačni proizvod/uslugu. Banka će naplaćivati mjesečnu naknadu za korištenje paketa i za neaktivne račune i to u visini mjesečne naknade za korištenje odgovarajućeg paketa, isključivo za račune sa pozitivnim saldom. Banka ne naplaćuje profitnu maržu niti penale za ovaj proizvod.		
UPOZORENJE U VEZI SA POSLJEDICAMA PROPUŠTANJA IZMIRENJA OBAVEZA		
Telefonski kontakt sa korisnikom tekućeg računa / Paketa poslije 30-og dana kašnjenja.		
INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA SA INFORMACIJOM O REDOSLIJEDU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ INSTRUMENTATA OBEZBJEĐENJA		
Za usluge otvaranja i održavanja BBI Platinum plus paketa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Vlasnika.		
PRAVO KORISNIKA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA, USLOVI I NAČIN ODUSTAJANJA, KAO I VISINU TROŠKOVA U VEZI S TIM		
Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pismenog zahtjeva za zatvaranje Paketa uz uslov da izmiri dospjele, a nenaplaćene naknade. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima.		
PRAVO KORISNIKA NA PRIJEVREMENU OTPLATU FINANSIRANJA I PRAVO BANKE NA NAKNADU, KAO I VISINU TE NAKNADE		
Nije primjenjivo.		
PRAVO KORISNIKA DA U TOKU PROCJENE NJEGOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI BESPLATNO DOBIJE OBAVIJESTENJE O REZULTATIMA UVIDA U BAZE PODATAKA		
Kod ove vrste usluge ne vrši se provjera kreditne sposobnosti korisnika / vlasnika tekućeg računa odnosno paketa proizvoda i usluga.		
PRAVO KORISNIKA DA DOBIJE BESPLATNU KOPIJU NACRTA UGOVORA		
Klijent ima pravo na besplatan primjerak nacrtu ugovora, osim ukoliko Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Klijent ima pravo razmotriti nacrt ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavjezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).		
PERIOD U KOJEM BANKU OBAVEZUJU PODACI DATI U PREGOVARAČKOJ FAZI		
7 (sedam) dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.		

USLOVI POLAGANJA NOVČANOG DEPOZITA KOD BANKE, AKO JE TO USLOV ZA
ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I MOGUĆNOST I USLOVI PREBIJANJA FINANSIRANJA I
DEPOZITA

Nije primjenjivo.

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista: ____/____/____ godine

Potpis tražioca paketa
(kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista)

Potpis službenika Banke koji je uručio standardni informacioni list